


Baebele ya bana
E tlesa



Legodimo,
legae la
Modimo le
lentle



E kwetse ke: Edward Hughes

E bontsitshwe ke: Lazarus
Alastair Paterson

E lomagantswe ke: Sarah S.

E phetotswe: Sherack Nkandu Mathebula

E ntshitswe ke: Bible for Children
www.M1914.org


©2020 Bible for Children, Inc.

Letlelelo: O na le tshwanelo ya go lebelela kgotsa go kwala polelo e,
fela ga o sa e rekisi.




E rile Jesu a phela mo lefatsheng, o ne a bua le ba
rutwa ba gagwe ka ga legodimo. O ne e bitsa legae
la ga rara, ebe are, go na le ma
madulo a magolo kwa teng.

Legodimo le gae le le
golo le lentle thata
go feta mo
lefatsheng.



Jesu are, kea go lo bankenyetsa felo, ga ke tsamaya go le bankanyetsa ke tla boela morago gape go lo tsaya. Jesu o ile legodimo morago ga go tsoga baswing, ga barutwa ba gagwe ba mo lebeletse a amogelwa ke maru.



Ba keresite ba gagologelwa di tshepiso tsa ga
Jesu gore o tlo boa gape. Jesu o rile o tla tla ka
tshoganyetso mo re sa mosolofelang.


Jaanong ka ba keresite ba ba
swang pele a boa? Baibele ya
re batla ya go Jesu. Go
swa mo nameng ke go
phela le morena.



**BO TENG LE
MODIMO**



Tshenolo, buka ya bofelo mo baibele, e re bolelela
ka bontle jwa legodimo. Se sentle ke gore legodimo
ke legae la Modimo. Modimo o gongwe le gongwe,
mara bogona ba gagwe
bo ko legodimong.




Baengele le batho bamagodimo
ba galaletsa Modimo kwa
legodimong, le batho botlhe
ba ba swileng ba galaletsa
morena le bone. Ba
opela di pina tse
dintle go mo
galaletsa.




Ba opela sefela se sesha ba re; Go go tshwanetse go tsaya lokwalo le go kanolola dikano tsa lone, ka o tthabilwe; mme batho ba ditso tsothe le ba dipuo tsothe le ba merafe yotlho wa ba rekolelela Modimo ka madi a gago, wa ba dira dikgosi le baperesiti ba Modimo wa rona ba ba tla busang mo lefatsheng.




Mafoko a bofelo mo baibeleng a bua ka ga
Jerusalema e ntsha, e dirilwe ka matlapa a kwa go
dimo thata a gauta, a patshima godimo le fatshe.




dikgoro tse digolo tsa legodimo ga nke ditswalwa, a re tseneng re bone gore go gontle jaang ... heela! legodimo le lentle tota mogare. Lefelo la teng le dirilwe ka gauta, le di tsela tsa teng di dirilwe ka gauta.




Noka e entle ya metsi e elela go tswa boteng jwa Modimo. Gaufi le noka, go nna le setlhare sa bo phelo, e le setlhare sa ntlha mo tshimong ya etene. Setlhare sena se bo tlhokwa thata, se ntsha maungo a le 12 a farologaneng kgwedi engwe le engwe. Le matlhare a sona a tliša pholo mo di tshabeng.



Legodimo ga le tlhoke letsatsi kgotsa ngwedi gore go kganye. Kgalalelo ya gagwe e tletse ka lesedi. Ga go nke go nna bosigo.



Le diphologolo kwa legodimong di farologane thata. Tsotle di rutilwe sentle ebile di bo tsalano, di ja tlhaga tsotlhe. Le di Tau le tsona di ja jaaka di kgomo. Morena are, "di ka se senye mothabeng yame e boitshepo".



Ga re lebeletse, re lemoga dilo tse di se yong kwa ledimong. Ga gona mafoko a galifisang. Ga gona motho o o lwang le o mongwe kgotsa o iponang.

Ga gona di notlolo mo me jakong,

ka gone

ga gona magodu.

Le

dinokwane ga di teng.

Ga gona

sebe kwa

legodimong.






Kwa legodimong le
Modimo ga gona
dikeledi. Di nako tse
dingwe, batho ba lela,
ba utlwile botlhoko
thata mo bo phelong.
Mara kwa legodimong,
Modimo o tla ntsha
dikeledi tsa bona.




Ga gona leso kwa legodimong gape. Batho ba Modimo batla phela go sa feleng le morena. Ga gona botlhoko, ga gona go lela. Ga gona malwetsi, ga gona menate, ga gona maso.

Mongwe le mongwe
o itumetse go
sa feleng le
Modimo.



Bontle thata ke gore, Legodimo ka
la ba simane le ba setsana (le ba
bagolo) ba ba dumetseng go Jesu
Keresete jaaka morena le mo
pholose wa bona ebile ba mo
obamela jaaka morena
wa bona.



Kwa legodimong, gona le buka
e e bidiwang buka ya kwana ya
bophelo. E tletse ka maina a
batho. A o itsi gore ke maina a
bo mang a kwetsweng mo bukeng
eo? Ke a botho botlhe ba
ba beileng Tshepo
mo go Jesu.
A leina la
gago le teng?



Mafoko a bofelo a baibele ke mafoko mantle a go memiwa kwa legodimong. "Mowa O boitshepo wa re, Tlayang! A o o utlwang are Tlayang! A o o nyorilweng a tle. Le mongwe le mongwe yo a eletsang, a tseye metsi a bophelo le fela."



Legodimo, legae la Modimo le lentle

Polelo gotswa mo lefokong la Modimo, Baibele,
e fitlheletswe mo

Johane 14; 2 Bakorinthe 5;
TSHENOLO 4, 21, 22

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."
Pesalome 119:130



Bo khutlo



Baibele e re bolelela ka Modimo o
montle o re direleng ebile o batla gore re moitse.

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse disasiamang, tseo a
dibitsang sebe. Kotlo ya sebe ke lesa, Modimo o go rata thata,
o rometse morwa wa gagwe a le esi fela, Jesu, gore swela
sefapanong ka ntlha ya dibe tsa gago. Jesu a phela gape a ya
gae legodimong! Fa o dumela mo morena Jesu, o mokopa gore a
go itshwarele dibe tsago, o tla e tsa jalo a phele mo go wena,
o tla phela le ena go ya bosakhutleng.

Ga o dumela gore se ke nnete, bua se go modimo:
Morena Jesu, ke a dumela gore o Modimo, wa nna motho o
swetseng dibe tsa rona, jaanong o phela gape. Ke kopa o tsene
mo bophelong jwame, o intshwarele dibe tsame, gore ke tle ke
nne le bophelo jo boshwa, tsatsi le lengwe ke nne le wena go
ya bosakhutlheng. Nthuse ke go obamele, ketle ke go
phelele jaaka ngwana wa gago. Amen!

Bala Baibele, o bua le Modimo tsatsi le letsatsi! Johane 3:16

